

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Auckland



Ramadhan 2025

| Date | Day | Roza | Sehri Ends | Zuhr | Asr | Iftari | Isha/ Tarawih |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2 Mar | Sun | 1 | 5:42 | 1:38 | 5:11 | 8:01 | 9:30 |
| 3 Mar | Mon | 2 | 5:44 | 1:38 | 5:10 | 7:59 | 9:30 |
| 4 Mar | Tue | 3 | 5:45 | 1:38 | 5:09 | 7:58 | 9:30 |
| 5 Mar | Wed | 4 | 5:46 | 1:37 | 5:08 | 7:56 | 9:30 |
| 6 Mar | Thu | 5 | 5:47 | 1:37 | 5:08 | 7:55 | 9:30 |
| 7 Mar | Fri | 6 | 5:48 | 1:37 | 5:07 | 7:54 | 9:30 |
| 8 Mar | Sat | 7 | 5:49 | 1:37 | 5:06 | 7:52 | 9:30 |
| 9 Mar | Sun | 8 | 5:50 | 1:36 | 5:05 | 7:51 | 9:30 |
| 10 Mar | Mon | 9 | 5:52 | 1:36 | 5:04 | 7:49 | 9:30 |
| 11 Mar | Tue | 10 | 5:53 | 1:36 | 5:03 | 7:48 | 9:15 |
| 12 Mar | Wed | 11 | 5:54 | 1:36 | 5:03 | 7:46 | 9:15 |
| 13 Mar | Thu | 12 | 5:55 | 1:35 | 5:02 | 7:45 | 9:15 |
| 14 Mar | Fri | 13 | 5:56 | 1:35 | 5:01 | 7:43 | 9:15 |
| 15 Mar | Sat | 14 | 5:57 | 1:35 | 5:00 | 7:42 | 9:15 |
| 16 Mar | Sun | 15 | 5:58 | 1:35 | 4:59 | 7:41 | 9:15 |
| 17 Mar | Mon | 16 | 5:59 | 1:34 | 4:58 | 7:39 | 9:15 |
| 18 Mar | Tue | 17 | 6:00 | 1:34 | 4:57 | 7:38 | 9:15 |
| 19 Mar | Wed | 18 | 6:01 | 1:34 | 4:56 | 7:36 | 9:15 |
| 20 Mar | Thu | 19 | 6:02 | 1:33 | 4:55 | 7:35 | 9:15 |
| 21 Mar | Fri | 20 | 6:03 | 1:33 | 4:54 | 7:33 | 9:00 |
| 22 Mar | Sat | 21 | 6:04 | 1:33 | 4:53 | 7:32 | 9:00 |
| 23 Mar | Sun | 22 | 6:05 | 1:33 | 4:52 | 7:30 | 9:00 |
| 24 Mar | Mon | 23 | 6:06 | 1:32 | 4:51 | 7:29 | 9:00 |
| 25 Mar | Tue | 24 | 6:07 | 1:32 | 4:50 | 7:27 | 9:00 |
| 26 Mar | Wed | 25 | 6:08 | 1:32 | 4:49 | 7:26 | 9:00 |
| 27 Mar | Thu | 26 | 6:09 | 1:31 | 4:48 | 7:24 | 9:00 |
| 28 Mar | Fri | 27 | 6:10 | 1:31 | 4:47 | 7:23 | 9:00 |
| 29 Mar | Sat | 28 | 6:10 | 1:31 | 4:46 | 7:21 | 9:00 |
| 30 Mar | Sun | 29 | 6:11 | 1:30 | 4:45 | 7:20 | 9:00 |
| 31 Mar | Mon | 30 | 6:12 | 1:30 | 4:44 | 7:18 | 8:37 |
| Eid ul Fitr Tue 1 Apr 2025 | | | | | | | |
| 2 Apr | Wed | 1 | 6:14 | 1:30 | 4:42 | 7:15 | 8:34 |
| 3 Apr | Thu | 2 | 6:15 | 1:29 | 4:41 | 7:14 | 8:33 |
| 4 Apr | Fri | 3 | 6:16 | 1:29 | 4:40 | 7:13 | 8:32 |
| 5 Apr | Sat | 4 | 6:17 | 1:29 | 4:39 | 7:11 | 8:30 |
| 6 Apr | Sun | 5 | 5:17 | 12:28 | 3:38 | 6:10 | 7:29 |
| 7 Apr | Mon | 6 | 5:18 | 12:28 | 3:37 | 6:08 | 7:27 |



"O ye who believe! fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, so that you may become righteous." (HQ: Ch2 V184)

Prayer for breaking fast

اللَّهُمَّ لَكَ صُئْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Allahumma laka sumtu wa alaa
rizqika aftartu

اے اللہ! میں نے تیری ہی خاطر روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ (ابو داؤد)

O Allah, I fasted for your sake and with
your provision do I end my fast.

(Abu Daud)

First Tarawih: Saturday 1 March 2025

Fasting commences: Sunday 2 March 2025

Eid-ul-Fitr celebrations: Tuesday 1 April 2025

Eid Salat Starts at: 9:00 AM

Sadaqat-ul-Fitr: \$10.00 per head. Please pay this on behalf of every family member before Eid day.

Fidiya: A Quranic obligation requiring the cost of two meals per missed fast to be given to the poor. Recommended \$10.00 per fast missed.

Eid Fund: Recommended \$15.00 per earning member.

Shawwal: Members are strongly encouraged to observe fasting on 6 days of Shawwal.

Ahmadiyya Muslim Jama'at NZ Inc.

Baitul Muqteet Mosque, 20 Dalgety Drive, Wiri,
Manukau 2104, Auckland.

Ph. 09-267 0570, Toll Free. 0800 Y ISLAM